





MEPUTSO: 40

Memorantamo wo o na le matlakala a 3.



Ditshwayo tša go swaya ka kakaretšo:

1. Efa meputso ye e feleletšego go karabo ya maleba fela, ntle le ge o laetšwe ka mokgwa wo mongwe.
2. Amogela karabo ye nngwe le ye nngwe ya maleba yeo e sa ngwalwago godimo ga memorantamo ka ntle le tšhomišo ya mokgwa wa go hlakantšha ka go ya fase, ka ntle le ge o laetšwe ka mokgwa wo mongwe.
3. Swaya gomme o ngwale moputso wa karabo ye nngwe le ye nngwe go lebana le karabo ya morutwana ka letsogong la go ja.
4. Hlokomologa mopeleto.

O SE KE WA ABA SERIPA SA MOPUTSO.

POTŠIŠO	DIKARABO TŠE DI LETETŠWEGO		MEPUTSO	
1.	243, 324, 342, 432 ✓	Moputso o 1 go tatelano ya maleba fela.	1	
2.	421; 321; 221 ✓		1	
3.	C ✓		Amogela ge morutwana a thaletše/ ✓ /X/ageleditše/ a ngwadile karabo ya maleba.	1
4.	A ✓			1
5.	C ✓			1
6.	A ✓			1
7.1	 ✓	<ul style="list-style-type: none"> • Moputso o 1 go tatelano ya maleba fela. • Efa moputso ge paterone ya maleba e boeleditšwe go feta gatee. 		1
7.2	260; 280; 300 ✓	Moputso o 1 ge dinomoro tše tharo di ngwadilwe ka moka ka tatelano ya maleba.	1	
8.	Silintara ✓	Amogela polelo ye nngwe le ye nngwe ya bosetšhaba ye e nepagetšego.	1	
9.	Khutlotharo ✓		1	
10.	 ✓ goba ✓	Amogela mothalo o tee fela ge o laetša simeteri.	1	
11.	336 ✓		1	
12.	Lekgolo masometshelahlano ✓	Amogela polelo ye nngwe le ye nngwe ya bosetšhaba ye e nepagetšego.	1	
13.	400/makgolo a 4/makgolo a mane/makgolonne ✓		1	

POTŠIŠO	DIKARABO TŠE DI LETETŠWEGO	MEPUTSO	
14.	20 ✓	1	
15.	khilokeramo/kg ✓	<ul style="list-style-type: none"> • Amogela 1 kg le 500 ml bjale ka karabo ye e nepagetšego. • O se ke wa fa moputso ge a ngwadile 1 goba 500 fela, ge kg le ml di sa ngwalwa. 	1
16.	mililitara/ml ✓		1
17.1	1 Seripagare/seripagare se tee/seripagare se 1/dikotara tše pedi/dikotara tše 2 ✓	1	
17.2	Sekgetlo se tee/1 ✓	1	
18.1	<p>Palomoka = 12 + 12 + 12 ✓ = 10 + 10 + 10 + 2 + 2 + 2 = 30 + 6 = 36 ✓ goba</p> <p>palomoka = 3 x 12 ✓ = 3 x (10 + 2) = (3 x 10) + (3 x 2) = 30 + 6 = 36 ✓ goba 36 ✓ ✓</p> <p>Moputso o 1 go mokgwa wa maleba le moputso o 1 go karabo ye e nepagetšego.</p>	2	
18.2	50/masomehlano ✓ Amogela mokgwa wo mongwe ge karabo e le ya maleba.	1	
19.	$42 \div 3 = (30 + 12) \div 3$ $= (30 \div 3) + (12 \div 3)$ $= 10 + 4$ ✓ $= 14$ ✓ goba 14 ✓ ✓ Moputso o 1 go mokgwa wa maleba le moputso o 1 go karabo ye e nepagetšego.	2	
20.1	8/o fapogile ga 8/seswai ✓	1	
20.2	La go ja ✓ Amogela ge morutwana a thaletše/ ✓ /X/ goba a ageleditše	1	
21.	$245 + 153 \rightarrow 245 + 100 + 50 + 3 \rightarrow 345 + 50 + 3 \rightarrow 395 + 3 \rightarrow 398$ goba $245 + 153 \rightarrow 245 + 3 + 50 + 100 \rightarrow 248 + 50 + 100 \rightarrow 298 + 100 \rightarrow 398$ Moputso o 1 go mokgwa wo mongwe le wo mongwe wa maleba wa go hlakanya o tšwela pele le moputso o 1 go karabo ye e nepagetšego.	2	

POTŠIŠO	DIKARABO TŠE DI LETETŠWEGO	MEPUTSO
22.	$489 - 256$ $= 400 + 80 + 9 - 200 - 50 - 6$ $= 400 - 200 + 80 - 50 + 9 - 6 \quad \checkmark$ $= 200 + 30 + 3$ $= 233 \quad \checkmark$ <p style="text-align: center;">goba</p> $9 - 6 = 3$ le $80 - 50 = 30 \quad \checkmark$ le $\underline{400} - \underline{200} = \underline{200}$ e ra gore $489 - 256 = 233 \quad \checkmark$ <p>Moputso o 1 go mokgwa wo mongwe le wo mongwe wa maleba wa go hlahlamolla le moputso o 1 go karabo ye e nepagetšego.</p>	2
23.1	Katse \checkmark	1
23.2	8/seswai \checkmark	1
24.1	Moropa le katara \checkmark <ul style="list-style-type: none"> • Efa moputso wo o feletšego ge diletšwa di ngwadilwe ka bobedi. • O se ke wa fa moputso ge go ngwadilwe seletšwa se tee fela. 	1
24.2	R31,75 \checkmark	1
25.1	350c \checkmark	1
25.2	R2,00 \checkmark	1
26.	$42 \div 2 = (40 + 2) \div 2$ $= (40 \div 2) + (2 \div 2)$ $= 20 + 1 \quad \checkmark$ $= 21 \quad \checkmark$ <p style="text-align: center;">goba 21 $\checkmark \checkmark$</p> <p>Moputso o 1 go mokgwa wa maleba le moputso o 1 go karabo ye e nepagetšego.</p>	2
27.	Lenakana le legolo le swanetše go šupa 3 gomme le lennyane ka moragonyana ga 5. <div style="text-align: center;">  </div>	1
28.	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Moputso o 1 go mefofo ye 2 goba go mofofo o 1 go tloga go 25 go ya go 50.</p>	1
PALOMOKA: 40		